

Na osnovu člana 64. Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 33. stav 4. Pravila doktorskih studija, Vijeće Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 07.10.2021.godine, donijelo je sljedeću

### ODLUKU

Usvaja se pozitivan Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda Građevinskog fakulteta mr Mladena Muhadinovića (br. indeksa 3/14), u studijskoj 2020/21.godini.

- VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U PODGORICI -




DEKAN,

*Marina Rakočević*  
Prof. dr Marina Rakočević

## DRUGI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA O NAPREDOVANJU DOKTORANDA

Akademska godina za koju se podnosi izvještaj		2020/2021			
<b>OPŠTI PODACI O DOKTORANDU</b>					
Titula, ime, ime roditelja, prezime	Mr Mladen Vlada Muhadinović				
Fakultet	Građevinski fakultet, Podgorica				
Studijski program	Građevinarstvo				
Broj indeksa	03/2014				
<b>MENTOR/MENTORI</b>					
Prvi mentor	Prof.dr Duško Lučić	Univerzitet Crne Gore, Crna Gora	Građevinarstvo – konstrukcije		
Drugi mentor	/	/	/		
<b>EVALUACIJA DOKTORANDA*</b>					
Koliko ste zadovoljni kvalitetom održanih susreta sa doktorandom?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Da li je definisan plan rada sa doktorandom?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
Da li je doktorand ostvario napredak prema predviđenom planu rada?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
(Ako je prethodni odgovor „ne“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Kvalitet napretka doktorandovog istraživačkog rada u periodu između dva izvještaja je:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Dati ocjenu doktorandove spremnosti za konsultacije.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu planiranja i izvršavanja godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja doktoranda.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu napretka u savladavanju metodologije naučno-istraživačkog rada.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu o aktivnostima sprovedenim na pisanju i objavljivanju naučnih radova.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu doktorandovog generalnog odnosa prema studijama.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu ukupnog kvaliteta doktorandovog rada.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					

\* Ocjene su: 1 – nedovoljan, 2 – dovoljan, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar, 5 – odličan

SAGLASNOST ZA NASTAVAK STUDIJA	
Može li doktorand nastaviti studije?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Da, uz određene uslove <input type="checkbox"/> Ne
(Ako je prethodno dat odgovor pod „b)“ ili „c)“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)	
Napomene	
(Popuniti po potrebi)	
IZJAVA MENTORA	
<p>Doktorand mr Mladen Muhadinović je položio sve ispite predviđene planom i programom doktorskih studija sa visokim ocjenama. Doktorand je završio polazna istraživanja za izradu doktorske disertacije iz oblasti aluminijumskih konstrukcija i u toku je procedura prijave teme (PD obrazac se nalazi u materijalu za LXXXV sjednicu Odbora za doktorske studije). U sklopu polaznih istraživanja, doktorand sprovodi teorijsku, eksperimentalnu i numeričku analizu veze rigla-stuba sa čeonom pločom i zavrtnjevima u aluminijumskim konstrukcijama. Tretirana je komponenta koja se odnosi na nosivost rebra stuba na poprečni pritisak (stub je I poprečnog presjeka).</p> <p>S obzirom da se kod metalnih konstrukcija teži formiranju gotovih elemenata u radionici i ugrađivanju istih na gradilištu, potreba za proučavanjem veza sa zavrtnjevima se nameće kao imperativ. Veza rigle i stuba predstavlja bitan element konstrukcije koji obezbjeđuje globalnu stabilnost objekta. Proučavanje ovakvog tipa veze i konkretne komponente veze (nosivost rebra stuba na poprečni pritisak), u aluminijumskim konstrukcijama, predstavlja aktuelan problem čije bi istraživanje doprinijelo razvoju primjene aluminijumskih konstrukcija kod nas i u svijetu. Rezultati ovog naučnog istraživanja bi eventualno našli primjenu u evropskim standardima za aluminijumske konstrukcije (Eurokod EN 1999), s obzirom da oblast kojom se doktorand bavi je veoma aktuelna i nedovoljno istražena.</p> <p>U protekloj godini, u sklopu polaznih istraživanja, kolega Muhadinović je sproveo analizu pethodnih istraživanja iz navedene oblasti nakon prikupljene raspoložive literature. S obzirom da iz aluminijumskih konstrukcija nije urađeno puno istraživanja, pored njih napravljena je analiza u čeličnim konstrukcijama kako bi se iz mnogo veće baze došlo do što više informacija koje bi pomogle u formulisanju i postavci istraživanja u aluminijumskim konstrukcijama. Doktorand je takođe, kroz programske pakete ANSYS i ABAQUS, numerički obradio problem i definisao način eksperimentalnog istraživanja. Može se konstatovati da je završio obim istraživačkog rada koji je upisao na početku školske godine.</p> <p>Obrana polaznih istraživanja planirana je za septembar / oktobar 2021. godine.</p> <p>Kolega Muhadinović ima ozbiljan pristup istraživačkom radu, te smatram da će, uprkos periodu Covid-19 pandemije, koji prije svega utiče na dio istraživanja koji se odnosi na eksperimentalno testiranje, uspješno nastaviti rad na izradi doktorske disertacije.</p>	
U Podgorici, 09.09.2021. godine	
 Prof. dr Duško Lučić	

Prilog dokumenta sadrži:

- Gantogram aktivnosti (za drugi izvještaj mentora)


## GANTOGRAM AKTIVNOSTI DOKTORANDA Mr Mladena Muhadinovića

(uz drugi izvještaj mentora)

	IV kvartal 2021. Oktobar – Decembar	I kvartal 2022. Januar - Mart	II kvartal 2022. April - Jun	III kvartal 2022. Jul - Septembar	IV kvartal 2022. Oktobar - Decembar	I kvartal 2023. Januar - Mart	II kvartal 2023. April - Jun
Obrana polaznih istraživanja							
Priprema eksperimentalnih istraživanja i numeričko modeliranje							
Eksperimentalno ispitivanje							
Obrada rezultata							
Formulisanje zaključaka i preporuka, finalna tehnička obrada disertacije							
Ocjena doktorske disertacije							

**Napomena:** Gantogram je izrađen nakon što je doktorand položio ispite predviđene planom i programom doktorskih studija i sproveo polazna istraživanja.

U Podgorici, 11. 9. 2021.

  
Prof. dr Duško Lucić, dipl. inž. građ.